

717.

Na osnovu člana 7 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 3/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 11. maja 2017. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH REZOLUCIJAMA SAVJETA BEZBJEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA 1988 (2011), 2255 (2015) i 1452 (2002) PREMA ČLANOVIMA ORGANIZACIJE TALIBANI I SA NJIMA POVEZANIM POJEDINCIMA, GRUPAMA, SUBJEKTIMA I ENTITETIMA

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere, utvrđene rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1988 (2011), 2255 (2015) i 1452 (2002), prema članovima organizacije Talibani (u daljem tekstu: Talibani) i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima.

Talibani i sa njima povezani pojedinci, grupe, subjekti i entiteti iz stava 1 ovog člana, navedeni su na Sankcionoj listi (u daljem tekstu: Lista) koja je objavljena na internet stranici Ujedinjenih nacija i koju vodi Komitet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za Talibane (u daljem tekstu: Komitet), formiran na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1988 (2011).

Član 2

Ograničava se raspolaganje sredstvima i imovinom Talibanima i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, uključujući sredstva koja proizilaze iz imovine koja je u njihovom vlasništvu ili pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom ili pod kontrolom lica koja djeluju u njihovo ime ili po njihovim uputstvima.

Zabranjeno je da crnogorski državljani ili lica sa teritorije Crne Gore učine dostupnim, direktno ili indirektno, bilo kakva sredstva ili imovinu Talibanima i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima koji se nalaze na Listi.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana primjenjuje se na sredstva i imovinu bilo koje vrste koji se koriste kao podrška Talibanima i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima uključujući i onu koja se koristi za pružanje internet usluga ili sa internetom povezanih usluga.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana primjenjuje se i na plaćanje otkupnine pojedincima, grupama, subjektima i entitetima koji se nalaze na Listi.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana odnosi se i na prilive finansijskih sredstava na račune koji su blokirani primjenom restriktivne mjere po osnovu kamata, odnosno prihoda po drugom osnovu na tim računima, kao i na prilive finansijskih sredstava koja treća lica uplaćuju, odnosno prenose na te račune u korist fizičkih ili pravnih lica iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Ograničava se ulazak na teritoriju, kao i tranzit preko teritorije Crne Gore Talibanima i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima koji se nalaze na Listi.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne obavezuje Crnu Goru da svojim državljanima odbije ulazak ili da od njih zatraži da napuste teritoriju Crne Gore.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana neće se primjenjivati kad su ulazak na teritoriju i tranzit preko teritorije Crne Gore nužni za vođenje sudskog postupka ili kad Komitet, razmatrajući pojedinačne predmete, utvrdi da je ulazak na teritoriju ili tranzit preko teritorije Crne Gore opravdan.

Član 4

Zabranjeno je, direktno ili indirektno, snabdijevanje, prodaja ili prenos naoružanja i sa njim povezanih materijala svih vrsta uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne djelove, kao i davanje tehničkih savjeta, pomoći ili obuka koje se odnose na vojne aktivnosti Talibana i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, sa teritorije Crne Gore ili od strane crnogorskih državljana van teritorije Crne Gore ili upotrebom plovila i vazduhoplova pod zastavom Crne Gore.

Član 5

Lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Svaka promjena u Listi se ažurira i objavljuje se na internet stranici iz stava 1 ovog člana.

Član 6

Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo odbrane, Uprava carina, Poreska uprava, Centralna banka Crne Gore, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije, Uprava za nekretnine, Agencija za nacionalnu bezbjednost, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1452

Podgorica, 11. maja 2017. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković,s.r.